

---

**KONVENCIJA  
IZMEĐU SFR JUGOSLAVIJE I KRALJEVINE BELGIJE O IZDAVANJU  
IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA I OSLOBOĐENJU OD LEGALIZACIJE  
OD 24. SEPTEMBRA 1971. GODINE\***

**Član 1.**

Pod ispravama o građanskom stanju, u smislu ove konvencije, naročito se podra zumijevaju:

- izvodi iz matične knjige rođenih;
- isprave o prijavljivanju mrtvorodenog djeteta;
- isprave o dobrovoljnom priznanju ili sudske odluke o utvrđivanju vanbračnog očinstva;
- izvodi iz matične knjige vjenčanih;
- izvodi iz matične knjige umrlih;
- isprave ili odluke o građanskom stanju: razvod, usvojenje, pozakonjenje putem usvojenja, itd.

**Član 2.**

1. Svaka strana ugovornica obavezuje se da besplatno izdaje drugoj strani prijepise ili izvode isprava o građanskom stanju koji se odnose na državljane države molilje, ako je zahtjev podnesen za službene potrebe ili u korist siromašnih lica.

2. Svaka strana ugovornica takođe se obavezuje da drugoj strani besplatno izdaje prijepise ili izvode isprava o građanskom stanju za lica čije državljanstvo nije ni jugoslovensko ni belgijsko, ako je zahtjev podnesen za službene potrebe.

3. Zahtjev podnosi diplomatsko predstavništvo ili konzulat strane molilje organu nadležnom za izdavanje isprava. U zahtjevu se ukratko naznačuje svrha traženja: službena potreba ili siromaštvo molioca.

**Član 3.**

Izdavanje prijepisa ili izvoda iz matičnih knjiga ne utiče na državljanstvo zainteresovanog lica.

**Član 4.**

Prijepisi i izvodi isprava o građanskom stanju jedne strane ugovornice ne moraju biti ovjereni ili snabdjeveni apostilom da bi bili punovažni za drugu stranu ugovornicu, pod uslovom da su snabdjeveni potpisom i pečatom organa koji ih je izdao.

**Član 5.**

1. U slučaju ozbiljne sumnje, svako zainteresovano lice ili svaki organ jedne od strana ugovornica ovlašten je da zatraži od nadležnog organa druge strane da provjeri vjerodostojnost dokumenta, oslobođenog ovjere ili apostila na osnovu ove konvencije.

---

\* Konvencija je objavljena u "Službenom listu SFRJ", br. 55/72, a stupila je na snagu 1. decembra 1972. godine.

---

2. Nadležni organ iz prethodnog stava je, u odnosu na Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju - republički sekretarijat za pravosuđe socijalističkih republika Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije, a u odnosu na Kraljevinu Belgiju - Ministarstvo pravde.

U cilju primjene ovog člana svaka strana ugovornica koristiće se jednim od svojih nacionalnih jezika. Ovi jezici su: za Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju - srpskohrvatski, hrvatskosrpski, makedonski i slovenački, a za Kraljevinu Belgiju - francuski, holandski i njemački.

### **Član 6.**

Svaka strana ugovornica obavještava drugu o okončanju postupka predviđenog njenim Ustavom za stupanje na snagu ove konvencije. Ona stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca poslije datuma posljednjeg saopštenja.

### **Član 7.**

1. Ova konvencija se zaključuje na neodređeno vrijeme.

2. Svaka strana ugovornica može je otkazati uz prethodno obavještenje od šest mjeseci.

Sačinjeno u Beogradu 24. septembra 1971. godine u dva primjerka, na srpskohrvatskom i francuskom jeziku, i oba teksta podjednako su vjerodostojna.